

OPŠTINA BUDVA

Primjeno:	13. 02. 2026.			
Org. jed.	Usp. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-426/25-	2598	/11		

"EURO-UNIT" d.o.o.

Broj 101/2026

Podgorica, 12. 02. - 2026. god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU, ISPORUKU I UGRADNJU KONFERENCIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE SKUPŠTINE OPŠTINE BUDVA

Ovaj ugovor zaključen je između ugovornih strana:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: "EURO-UNIT" D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kralja Nikole 12, Podgorica, PIB: 02643685, Broj računa: 520-10635-83, Naziv banke: Hipotekarna Banka A.D., koga zastupa Petar Lazović izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne za nabavku, isporuku i ugradnju konferencijskog sistema za potrebe Skupštine Opštine Budva, broj: 01-426/25-2598/4 od 16.12.2025. godine (šifra postupka: 105268),
- Ponuda ponudača "Euro-Unit d.o.o." doo Podgorica, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom: 151228 od 16.1.2026. godine u 9:41 časova (u daljem tekstu: Ponuda) i
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/25-2598/10 od 12.02.2026. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je **nabavka, isporuka i ugradnja konferencijskog sistema za potrebe Skupštine Opštine Budva**, koje DOBAVLJAČ nabavlja, isporučuje i instalira opremu za NARUČIOCA u skladu sa Tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-426/25-2598/4 od 16.12.2025. godine (šifra postupka: 105268), Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/25-2598/10 od 12.02.2026. godine i Ponuda DOBAVLJAČA "EURO-UNIT" doo Podgorica, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom: 151228 od 16.1.2026. godine u 9:41 časova.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da će robu iz člana 1 ovog Ugovora isporučiti za cijenu u iznosu od:

Prvi dio:

Avansno plaćanje:

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 94.982,5 €.

Iznos PDV-a: 19.946,325 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 114.973,825 €.

Drugi dio:

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 94.982,5 €.

Iznos PDV-a: 19.946,325 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 114.973,825 €.

Ukupna vrijednost ugovora: 189.965,00 €,

Iznos PDV-a: 39.892,65

Vrijednost ugovora sa PDV-om: 229.857,65€

Način i rok plaćanja: virmanski na žiro račun DOBAVLJAČA. Prvi dio u roku od 15 dana od dana dostavljanja avansnog predračuna i avansne garancije, drugi dio u roku od 30 dana od ispostavljene fakture po zapisnički konstatovanom kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe. DOBAVLJAČ je dužan u dostavljanoj fakturi za isporučenu robu tačno navesti broj ugovora koji je zaveden kod naručioca kao datum zaključivanja ugovora.

Uslovi plaćanja su: Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.

III ROK I MJESTO

Član 3

Rok isporuke i instalacije opreme je 60 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora: Opština Budva, Trg sunca br.3

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

NARUČILAC se obavezuje:

- da imenuje Komisiju koja će da vrši primopredaju predmetne robe,
- da imenuje ovlašćeno lice koje će pratiti realizaciju predmetnog ugovora,
- da dobavljaču uredno plaća na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i Ugovorom,
- da svaki eventualni nedotatki isporučene robe pisano prijavi ponuđaču odmah po njenom nastanku.

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje:

- da isporuči novu i neupotrebljavanu opremu koja nema stvarnih i pravnih nedostataka,
- da organizuje sve potrebne radnje u vezi isporuke odnosno primopredaje robe koja je predmet nabavke;
- da se prilikom transporta robe koja je predmet ugovora pridržava mjera zaštite na radu, u protivnom snosi odgovornost za nastale posljedice;
- da preda NARUČIOCU svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke;
- da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe u garantnom periodu, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA;
- da izvršio obuku korisnika za korišćenje konferencijskog Sistema. Obuka mora obuhvatiti trodnevnu obuku krajnjih korisnika za pravilno korišćenje, upravljanje i osnovno održavanje konferencijskog sistema, i to:
 - Ukupno trajanje obuke: 3 radna dana po 8 radnih sati dnevno.

- Obuka se izvodi na lokaciji korisnika, na instaliranom i potpuno funkcionalnom sistemu. Program obuke obuhvata:
- Upoznavanje sa osnovnim komponentama sistema i njihovim funkcijama (centralna jedinica, delegatske i predsjedavajuće jedinice, interpretacione jedinice, softverski moduli).
- Rad sa softverskim paketom: pokretanje sjednice, dodjela govora, praćenje diskusije, upravljanje glasanjem, autentifikacija i selekcija jezika.
- Upravljanje i nadzor sistema putem centralne kontrolne jedinice i web interfejsa.
- Osnovne procedure za dijagnostiku i rješavanje najčešćih operativnih problema. Pravilno rukovanje, održavanje i čuvanje opreme.
- Obuka mora biti interaktivna, uz praktične vježbe na samom sistemu i simulaciju stvarnih radnih situacija.
- Nakon završetka obuke, svi polaznici moraju biti u stanju samostalno upravljati sistemom u punom operativnom režimu.
- Ponuđač nakon izvršene obuke dostavlja Naručiocu lokalizovano upustvo sa grafičkim prikazima i opisom osnovnih funkcija za korišćenje delegatskih jedinica.

Član 6

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena roba neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom.

Član 7

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi dijagnostičko testiranje svih kablovskih trasa i funkcionalnosti konferencijskog sistema direktno od strane proizvođača i dostavi pisani izvještaj o uspješno izvršenom testiranju. Ukoliko bi se dijagnostikom utvrdile neke nepravilnosti u radu sistema, DOBAVLJAČ se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak.

V NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 8

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Vršice se preko ovlašćenih lica NARUČIOCA prilikom isporuke, instalacije, konfigurisanja i testiranja opreme, u skladu sa tehničkim propisima; Nadzor nad isporukom opreme, njenom instalacijom i integracijom u sistem, kontrolu izvršenja ugovorenog posla prema datoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi, kvaliteta isporučene opreme, dinamike napredovanja ugovorenog posla i ugovorenog roka završetka, vršice lica ovlašćena od strane naručioca.

Član 9

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica NARUČIOCA u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica NARUČIOCA i DOBAVLJAČA. Ako se zapisnički utvrdi da je oprema koju je DOBAVLJAČ isporučio NARUČIOCU ima nedostatke u kvalitetu, količini i funkcionalnosti, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor će iste otkloniti 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi DOBAVLJAČ će opremu zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. DOBAVLJAČ je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na opremi pisano prijavi DOBAVLJAČU odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA.

Po završetku kvantitativno -kvalitativne primopredaje, i njene instalacije i integracije u sistem, DOBAVLJAČ će sačiniti zapisnik o primopredaji opreme sa njenom instalacijom i integracijom u sistem, koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Naručilac je dužan da DOBAVLJAČU stavi prigovor na količinu i robu koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe. DOBAVLJAČ je dužan da o danu isporuke obavijesti naručioca najkasnije 2 dana prije dana namjeravane isporuke.

Član 10

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje DOBAVLJAČ isporučio NARUČIOCU ima nedostataka u kvalitetu ili funkcionalnosti, DOBAVLJAČ se obavezuje da odmah preuzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane NARUČIOCA, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 11

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skrivenio nedostaci), NARUČILAC će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti DOBAVLJAČA, kako bi zapisnički konstantovali uzrok i obim uočenih propusta.

VI GARANTNI ROK

Član 12

Garantni rok na isporučenu i instaliranu opremu je 30 mjeseci, i počinje teći od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o prijemu. DOBAVLJAČ je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, otkloni sve eventualne nedostatke. Troškove eventualne zamjene, popravke i transporta opreme (transport do fabrike, uvozne i izvozne takse za špeditorske usluge, osiguranje do mjesta isporuke i sve ostale zavisne troškove snosi DOBAVLJAČ).

Član 13

U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, NARUČILAC će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti DOBAVLJAČA koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 14

DOBAVLJAČ se obavezuje da otklanjanje nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da nedostatak nije moguće otkloniti, DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamjeniti ispravnim.

Član 15

Ako DOBAVLJAČ ne otkloni nedostatke u roku koji je usaglašen sa naručiocem, NARUČILAC stiče pravo da sam otkloni nedostatak, s tim da je DOBAVLJAČ dužan da mu nadoknadi sve troškove po tom osnovu, bez gubitka prava na garantni rok.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 16

DOBAVLJAČ je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, DOBAVLJAČ je dužan da, na zahtjev NARUČIOCA, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

VIII AVANSNA GARANCIJA

Član 13

DOBAVLJAČ je dužan uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovnu plativu avansnu garanciju u iznosu od 50% ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om, pri čemu avansna garancija mora imati rok važenja najmanje 30 dana duži od ugovorenog izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka izvršenja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da na zahtjeva Naručioca prije isteka roka važenja, produži avansu garanciju. Ako DOBAVLJAČ ne produži važenje avanse garancije 7 dana prije isteka roka važenja garancije, NARUČILAC će aktivirati avansnu garanciju.

IX UGOVORNA KAZNA

Član 18

Ako DOBAVLJAČ bez krivice Naručioca ne isporuči robu koja je predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene za ugovorenu robu za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za isporuku predmetne robe. Visina ugovorne kazne ne može preći 5 % od ugovorene cijene. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je DOBAVLJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

X VIŠA SILA

Član 19

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

XI JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 20

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena

prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

DOBAVLJAČ ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako NARUČILAC ne vrši plaćanje u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

XII SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Član 21

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

XIII IZMJENA UGOVORA

Član 22

- Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom,

uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podgovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

XIV OSTALE ODREDBE

Član 23

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere, zavodnim pečatom NARUČIOCA, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38. stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 84/24).

Član 24

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 25

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.


Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 26

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za DOBAVLJAČA.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK

Nikola JOVANOVIĆ



IZVRŠILAC
"EURO-UNITE" DOO
IZVRŠNI DIREKTOR

Petar LAZOVIĆ



